

Na osnovu člana 21 stav 2 Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni list Crne Gore“, broj 77/08), Vlada Crne Gore, na sjednici od _____ 2014. godine, donijela je

**ODLUKU
O OBJAVLJIVANJU SPORAZUMA
IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VLADE KRALJEVINE TAJLAND O IZUZEĆU OD
VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA**

Član 1

Objavljuje se Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Kraljevine Tajland o izuzeću od viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je potpisan u Podgorici 14. septembra 2013. godine, u originalu na crnogorskom, tajlandskom i engleskom jeziku.

Član 2

Tekst Protokola iz stava 1 ove Odluke, u originalu na crnogorskom jeziku, glasi:

**SPORAZUM
IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VLADE KRALJEVINE TAJLAND O IZUZEĆU OD
VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA**

Vlada Crne Gore i Vlada Kraljevine Tajland, u daljem tekstu „Strane“;

U cilju unapređenja prijateljskih odnosa između dvije zemlje i olakšavanja putovanja za njihove državljane;

Saglasile su se o sljedećem:

Izraz „službeni pasoš“ se odnosi samo na službeni pasoš Crne Gore, kao što je naznačeno na dokumentu.

Izraz „službeni pasoš“ se odnosi samo na službeni pasoš Kraljevine Tajland, kao što je naznačeno na dokumentu.

Član 1

1. Nosioci diplomatskih ili službenih pasoša Crne Gore se oslobađaju obaveze da pribave vizu za ulazak, izlazak, tranzit i boravak u Kraljevini Tajland od najduže devedeset (90) dana u periodu od šest mjeseci od datuma prvog ulaska, pod uslovom da neće podnositi zahtjev za odobrenje privremenog boravka i neće prihvatiti neko zaposlenje, bilo da se radi o samozaposlenju ili bilo kojoj drugoj privatnoj djelatnosti u Kraljevini Tajland.

2. Nosioци diplomatskih ili službenih pasoša Kraljevine Tajland se oslobađaju obaveze da pribave vizu za ulazak, izlazak, tranzit i boravak u Crnoj Gori od najduže devedeset (90) dana u periodu od šest mjeseci od datuma prvog ulaska, pod uslovom da neće podnositi zahtjev za odobrenje privremenog boravka, neće preduzimati neko zaposlenje, bilo da se radi o samozaposlenju ili bilo kojoj drugoj privatnoj djelatnosti u Crnoj Gori.

Član 2

1. Nosioци diplomatskih i službenih pasoša Crne Gore, koji su članovi diplomatske misije ili konzularnih predstavništava Crne Gore ili koji su predstavnici Crne Gore u međunarodnim organizacijama u Kraljevini Tajland, kao i članovi njihovih porodica koji posjeduju diplomatske ili službene pasoše Crne Gore, mogu da uđu, borave i napuste Kraljevinu Tajland bez pribavljanja vize na period ne duži od devedeset (90) dana, u periodu od šest mjeseci od dana prvog ulaska. Ovaj period, na zahtjev Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore ili Ambasade Crne Gore akreditovane u Kraljevini Tajland, se produžava do kraja njihovog imenovanja.

2. Nosioци diplomatskih i službenih pasoša Kraljevine Tajland, koji su članovi diplomatske misije ili konzularnih predstavništava Kraljevine Tajland ili koji su predstavnici Kraljevine Tajland u međunarodnim organizacijama u Crnoj Gori, kao i članovi njihovih porodica koji posjeduju diplomatske ili službene pasoše Kraljevine Tajland, mogu da uđu, borave i napuste Crnu Goru bez pribavljanja vize na period ne duži od devedeset (90) dana u periodu od šest mjeseci od dana prvog ulaska. Ovaj period, na zahtjev Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Tajland ili Ambasade Kraljevine Tajland akreditovane u Crnoj Gori, se produžava do kraja njihovog imenovanja.

Član 3

Nosioци diplomatskih ili službenih pasoša bilo koje Strane koje imaju pravo na izuzeće od viza pod odredbama članova 1 ili 2 ovog Sporazuma mogu da uđu, prelaze preko ili napuste teritoriju druge Strane na bilo kojim prelazima za međunarodni putnički saobraćaj, pod uslovom da poštuju zakone i propise druge Strane kojima se regulišu ulazak, putovanje i boravak stranaca.

Član 4

Strane odmah obavještavaju pisanim putem jedna drugu diplomatskim kanalima o bilo kojim izmjenama u njihovim zakonima ili propisima kojima se regulišu ulazak, putovanje i boravak stranaca.

Član 5

Ovaj Sporazum ne utiče na obaveze državljana jedne od Strana da se pridržavaju zakona i propisa koji su na snazi na teritoriji druge Strane.

Član 6

Nadležni organi svake od Strana imaju pravo da uskrate ulazak ili prekinu boravak bilo kom licu koje ima pravo na izuzeće od viza pod ovim Sporazumom po osnovu javnog reda, javnog zdravlja i nacionalne bezbjednosti.

Član 7

Iz razloga održavanja javnog reda, javnog zdravlja i nacionalne bezbjednosti, svaka od Strana može da obustavi primjenu ovog Sporazuma u cjelosti ili djelimično. Ta Strana najmanje 30 dana unaprijed obavještava drugu Stranu pisanim obavještenjem o obustavi i njegovom prekidu diplomatskim kanalima.

Član 8

1. Strane jedna drugoj dostavljaju diplomatskim kanalima obrasce svojih diplomatskih i službenih pasoša najmanje trideset (30) dana prije stupanja na snagu ovog Sporazuma.

2. Uslučaju da jedna od Strana uvede nove diplomatske ili službene pasoše, ta Strana dostavlja drugoj Strani diplomatskim kanalima obrasce novih pasoša najmanje trideset (30) dana prije njihovog uvođenja.

Član 9

Bilo koji spor koji nastane usljed sprovođenja ili primjene ovog Sporazuma rješava se pregovorima i konsultacijama između Strana.

Član 10

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu šezdesetog dana (60) od datuma prijema posljednjeg pisanog obavještenja od Strana o ispunjenju internih procedura neophodnih za njegovo stupanje na snagu.

2. Ovaj Sporazum se može dopuniti i izmijeniti uzajamnim dogovorom Strana pisanim putem.

3. Ovaj Sporazum se zaključuje na period od 5 godina i njegovo važenje se automatski produžava na naknadne periode od 5 godina osim ukoliko jedna od Strana okonča njegovo važenje uz upućivanje obavještenja o istom drugoj Strani pisanim putem devedeset (90) dana unaprijed.

U POTVRDU ČEGA su, dolje potpisani, propisno ovlašćeni od strane svojih Vlada, potpisali ovaj Sporazum.

SAČINJENO u Podgorici, dana 14. septembra 2013. godine, u dva primjerka na crnogorskom, tajlandskom i engleskom jeziku. U slučaju odstupanja u tumačenju, tekst na engleskom jeziku je mjerodavan.

ZA VLADU CRNE GORE

Vladimir Radulović

**Državni sekretar za
politička pitanja**

ZA VLADU KRALJEVINE TAJLAND

Jullapong Nonsrichai

Zamjenik ministra vanjskih poslova

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu CG-Međunarodni ugovori“.

Broj: _____
Podgorica, _____2014. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Milo Đukanović